

1 Kode: 4 x 9	2 Kode: 5 x 9	3 Kode: 6 x 9	4 Kode: 7 x 9	5 Kode: 8 x 9
6 Kode: 4 x 7	7 Kode: 5 x 7	8 Kode: 6 x 7	9 Kode: 7 x 7	10 Kode: 8 x 7
11 Kode: 4 x 6	12 Kode: 5 x 6	13 Kode: 6 x 6	14 Kode: 7 x 6	15 Kode: 8 x 6
16 Kode: 4 x 5	17 Kode: 5 x 5	18 Kode: 6 x 5	19 Kode: 7 x 5	20 Kode: 8 x 5
21 Kode: 4 x 4	22 Kode: 5 x 4	23 Kode: 6 x 4	24 Kode: 7 x 4	25 Kode: 8 x 4
26 Kode: 4 x 11	27 Kode: 5 x 11	28 Kode: 6 x 11	29 Kode: 7 x 11	30 Kode: 8 x 11
31 Kode: 1 x 13	32 Kode: 2 x 13	33 Kode: 3 x 13	34 Kode: 4 x 13	35 Kode: 5 x 13
36 Kode: 6 x 13	37 Kode: 7 x 13	38 Kode: 8 x 13	39 Kode: 9 x 13	40 Kode: 10 x 13
41 Kode: 1 x 14	42 Kode: 2 x 14	43 Kode: 3 x 14	44 Kode: 4 x 14	45 Kode: 5 x 14
46 Kode: 6 x 14	47 Kode: 7 x 14	48 Kode: 8 x 14	49 Kode: 9 x 14	50 Kode: 10 x 14

51 Kode: 4 x 9	52 Kode: 5 x 9	53 Kode: 6 x 9	54 Kode: 7 x 9	55 Kode: 8 x 9
56 Kode: 4 x 7	57 Kode: 5 x 7	58 Kode: 6 x 7	59 Kode: 7 x 7	60 Kode: 8 x 7
61 Kode: 4 x 6	62 Kode: 5 x 6	63 Kode: 6 x 6	64 Kode: 7 x 6	65 Kode: 8 x 6
66 Kode: 4 x 5	67 Kode: 5 x 5	68 Kode: 6 x 5	69 Kode: 7 x 5	70 Kode: 8 x 5
71 Kode: 4 x 4	72 Kode: 5 x 4	73 Kode: 6 x 4	74 Kode: 7 x 4	75 Kode: 8 x 4
76 Kode: 4 x 11	77 Kode: 5 x 11	78 Kode: 6 x 11	79 Kode: 7 x 11	80 Kode: 8 x 11
81 Kode: 1 x 13	82 Kode: 2 x 13	83 Kode: 3 x 13	84 Kode: 4 x 13	85 Kode: 5 x 13
86 Kode: 6 x 13	87 Kode: 7 x 13	88 Kode: 8 x 13	89 Kode: 9 x 13	90 Kode: 10 x 13
91 Kode: 1 x 14	92 Kode: 2 x 14	93 Kode: 3 x 14	94 Kode: 4 x 14	95 Kode: 5 x 14
96 Kode: 6 x 14	97 Kode: 7 x 14	98 Kode: 8 x 14	99 Kode: 9 x 14	100 Kode: 10 x 14